

Khavisani u vavisekile

Xitsonga

Ntlawa wa

2c



Samuel Mazungwe Mtsweni



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, pf, sw, tl, n'w, vh, ch, dy, rh, ndz, ngh

Mimpfumawulo (yintshwa)

kh (Khavisani, vukheta, **khuguriwa**, **khumba**, **khongela**, **khume**, **khomelerile**, **khongotela**, **khensa**, **khombo**)
ts (**tsutsuma**, **tsakama**, **bubutsa**, **tsolo**, **tsanile**, **katsa**, **tsakile**, **tsundzuka**)

Marito mo titoloveta (mpfuxeto)

mpfula, twa, khensa

Marito mo titoloveta (mantshwa)

ndzhaku

egondzweni

Khavisani u vavisekile

Xitsonga

Ntlawa wa 2C

ISBN: 978-1-77981-140-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Samuel Mazungwe Mtsweni

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Siya Masuku

Nkhaviso na mpapafarhut: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Khavisani u vavisekile



Samuel Mazungwe Mtsweni



Vadyondzi va ya ekaya loko xikolo xi humile.

Mpfula ya matimba yi le kuteni naswona ri ta hatima na ku duma.

Khavisani u sungula ku tsutsuma. A nga lavi ku tsakama.

Khavisani u tsutsuma bubutsa. U fanele ku va na vukheta hikuva gondzo ri na magoji yo tala.

Khavisani u twa movha lowu taka hi le ndzhaku ka yena. Movha wu famba hi rivilo lerikulu!





Khavisani wa tsutsuma leswaku a ta pona movha lowu wa rivilo. Kambe u khuguriwa hi goji a wa. Khavisani u vavisekile!

Mudyondzisi u vona leswi swi nga humelela kutani a tsutsuma a ya pfuna Khavisani. U bela tata wa Khavisani riqingho.

Khavisani u vavisekile tsolo. Ra pfimba naswona ri huma ngati. U chava ku ri khumba. Khavisani u khongela leswaku tata wa yena a hatla a ta.

Loko se ku ta va ku herile timinete ta khume, tata wa Khavisani u fikile.




“Tatana, vona tsolo ra mina. Ri vavisekile!”
Khavisani a rila a tsanile, a khomelerile nenge
wa yena.

“A hi fambi hi ya kamberisa tsolo ra wena,”
ku vula tatana.

Wa n’wi tlakula a n’wi yisa emovheni.





Etiliniki, muongori wa ta ku ta va pfuna.
U khongotela Khavisani. Kutani a ongola
tsolo ra Khavisani. U basisa xilondza hi
vukheta ku katsa na ku xi tota murhi.

“Ndza khensa, muongori!” ku vula Khavisani.
U ti twa se a tsakile.

Ku herile vhiki. Tsolo ra Khavisani a ra ha vavi. Sweswi ku lo sala xivati.

“Languta, tatana! Tsolo ra mina ri horile!” ku vula Khavisani a tsakile. “Ku tsutsuma egondzweni swi nga va ni khombo. Ku sukela sweswi, ndzi ta tsundzuka ku va na vukheta swinene!”





Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loji a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatiwo wa Nhlango
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Mieheketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tingiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo thariha
- Swi kulu eka minda!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo thariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 2014



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

